

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  
Podgorica, 18.05.2023.  
god.

VIJEĆU METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA  
Ovdje

**PREDMET:** Predlog Komisije za odbranu magistarskog rada

Shodno dopisu broj 1010 od 18.05.2023., u kome smo obaviješteni da je Komisija za pisanje izvještaja o ocjeni magistarskog rada pod nazivom **“Strukturna i elektrohemijска karakterizacija aktivnog ugljenika dobijenog karbonizacijom otpadne biomase”** kandidata **Nikole Simovića**, dipl.hemičara, dostavila Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta izvještaj na razmatranje i da na rad kandidata, koji je stajao na uvid javnosti, u univerzitetskoj biblioteci, nije bilo primjedbi, Komisija za postdiplomske/master studije MTF-a dostavlja Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta predlog Komisije za odbranu magistarskog rada:

1. Prof. dr Ivana Bošković, MTF, Podgorica, predsjednica
2. Prof. dr Veselinka Grudić, MTF, Podgorica, mentorka
3. Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, MTF, Podgorica, član

Termin odbrane magistarskog rada će biti, u dogovoru sa kandidatom, naknadno utvrđen.



## VIJEĆU METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE

### Poslijediplomske studije-studijski program Hemiska tehnologija

**Predmet:** Izvještaj Komisije o magistarskom radu pod nazivom:

**“Strukturna i elektrohemiska karakterizacija aktivnog ugljenika dobijenog karbonizacijom otpadne biomase”** kandidata **Nikole Simovića**, dipl.hemičara

Nakon uvida u kompletan priloženi materijal, Komisija u sastavu:

Prof. dr Ivana Bošković, MTF, Podgorica, predsjednik

Prof. dr Veselinka Grudić, MTF, Podgorica, mentor

Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, MTF, Podgorica, član

Podnosi:

### IZVJEŠTAJ o magistarskom radu

Globalno zagrijevanje i ograničene rezerve fosilnih goriva predstavljaju ozbiljne probleme vezane za energetsku sigurnost i održivost postojećih sistema. Iz tog razloga potrebno se okrenuti razvoju novih i čistih izvora energije, kao što su energija sunca, vjetra, vode i biomase. Kod obnovljivih izvora energije dolazi do izražaja problematika vezana za skladištenje energije. Zahvaljujući velikoj gustini snage koju mogu isporučiti, elektrohemiski kondenzatori ili superkondenzatori se ističu kao najefikasniji i najperspektivniji sistemi za skladištenje energije. Glavni nedostatak superkondenzatora je niska gustina energije ( $\sim 10 \text{ Wh kg}^{-1}$  za komercijalne superkondenzatore). Jedan od načina povećanja gustine energije je izbor odgovarajućeg elektrodnog materijala sa visokim specifičnim kapacitetom. Trenutno se aktivni ugljenici široko koriste kao elektrodni materijali u kondenzatorima zbog velike poroznosti i velike specifične površine koja pogoduje dobrom nakupljanju nanelektrisanja na interfejsu sa elektrolitom, što rezultuje dostizanjem visokih kapaciteta.

Otpadna biomasa, kao prirodna mješavina ugljovodonika, dobar je prekursor za proizvodnju ugljeničnih materijala i dostupna je u velikom obimu. Takođe, karbonizacija biomase u cilju dobijanja konačnog produkta je jedan od vrlo atraktivnih i ekonomski isplativih načina rješavanja problema otpada u Crnoj Gori.

U ovom radu, termohemiskom konverzijom otpadne biomase nastale orezivanjem vinograda sintetisani su jeftini, netoksični i ekološki prihvatljivi mikro/mezoporozni ugljenični materijali sa razvijenom specifičnom površinom i razvijenom poroznošću koji se, zahvaljujući visokoj vrijednosti specifičnog kapaciteta, mogu koristiti kao elektrodni materijali u elektrohemiskim kondenzatorima. Zadovoljavajuće performanse aktivnih ugljenika dobijene su optimizovanjem uslova karbonizacije (temperatura i hemijska aktivacija pomoću  $ZnCl_2$ ). Fizičko-hemijska

## **Zaključak sadrži** sumirane rezultate istraživanja:

- Rezultati FTIR analize su pokazali da se procesom karbonizacije polaznog prekursora sa ili bez aktivacije sa ZnCl<sub>2</sub> na objema ispitanim temperaturama (600°C i 700°C) dobijaju proizvodi sa relativno lošom funkcionalnošću površine. Identifikovane kiseonične funkcionalne grupe doprinose pseudokapativitivnom ponašanju materijala.
- Fizisorpcijom azota je pokazano da porast temperature karbonizacije i prisustvo aktivatora utiče na poboljšanje teksturalnih karakteristika sintetisanih ugljeničnih materijala. Najveću vrijednost specifične površine (1494 m<sup>2</sup> g<sup>-1</sup>) i ukupne zapremine pora (0,784 cm<sup>3</sup>g<sup>-1</sup>) pokazuje aktivni ugljenik sisntetisana na 700 °C, u prisustvu ZnCl<sub>2</sub>. Konstatovan je i pozitivan uticaj ZnCl<sub>2</sub> koji se ogleda se u proširenju profila raspodjele mikropora.
- Rendgenskom difrakcijom na prahu (XRD) potvrđena je amorfna struktura aktivnog ugljenika.
- Rezultati ispitivanja elektrohemiskog ponašanja ugljeničnih materijala u kiselom i alkalnom vodenom elektrolitičkom rastvoru metodom ciklične voltametrije pokazili su da aktivni ugljenik dobijen na 700 °C, uz aktivaciju pomoću ZnCl<sub>2</sub>, ima veću vrijednost specifičnog kapaciteta (158 F g<sup>-1</sup> u 1 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; 137 F g<sup>-1</sup> u 3M KOH, pri brzini polarizacije 20 mV /s) u odnosu na ostale sintetisane materijale, što je u skladu sa visokim vrijednostima poroznosti i razvijene specifične površine.
- Ciklični voltamogrami svih sintetisanih materiala u oba elektrolita pokazuju kvazipravougaoni oblik, sa uočljivim redoks pikovima, koji ukazuju na doprinos faradejskih procesa kiseoničnih funkcionalnih grupa, identifikovanih FTIR analizom, u ukupnoj vrijednosti specifičnog kapaciteta.
- Metodom hronopotenciometrije potvrđene su najbolje elektrohemiske performance uzorka AC 700, tj. najveće vrijednosti specifičnog kapaciteta u oba elektrolita (258 F g<sup>-1</sup>, odnosno 255 F g<sup>-1</sup> u rastvorima H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> i KOH, pri gustini struje 1 A g<sup>-1</sup>).
- Doprinos pseudofaradejskih procesa kiseoničnih funkcionalnih grupa ukupnoj vrijednosti specifičnog kapaciteta sintetisanih elektrodnih materijala potvrđena je i metodom hronopotenciometrije.

**Literatura** sadrži spisak korišćenih referenci.

## **Verifikacija naučnog doprinosa**

Kandidat Nikola Simović, dipl. hemičar je rezultate istraživanja u okviru magistarskog rada prezentovao u vidu saopštenja na međunarodnoj koferenciji:

Aleksandra Gezović, Jana Mišurović, Jugoslav Krstić, **Nikola Simović**, Veselinka Grudić, Robert Dominko, Slavko Mentus and Milica J. Vujković, *Al-ion Charge Storage Ability of Vine Shoots-derived Carbon*, International symposium Contemporary Batteries and Supercapacitors, COIN2022, Belgrade 2022.

## **Zaključni stav i predlog**

Na osnovu rezultata istraživanja prikazanih u magistarskom radu, zaključuje se da je kandidat **Nikola Simović**, dipl.hemičar, dao doprinos optimizaciji procesnih parametara termohemijjske konverzije otpadne biomase u aktivne ugljenične materijale željene strukture i poroznosti, koji se mogu koristiti kao elektrodni materijali u sistemima za skladištenje energije. Kandidat je pronašao i korišćenjem stručne literature, planiranjem i realizacijom eksperimenta, sistematizacijom, analizom i tumačenjem dobijenih eksperimentalnih rezultata, kao i donošenjem zaključaka realizovao postavljene ciljeve istraživanja.

Na osnovu kvaliteta, naučnog i stručnog doprinosa rezultata istraživanja, Komisija predlaže Vijeću Metalurškog-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore da kandidatu **Nikoli Simoviću**, dipl.hemičaru, dozvoli javnu odbranu magistarskog rada pod nazivom:

**“Strukturalna i elektrohemijска karakterizacija aktivnog ugljenika dobijenog karbonizacijom otpadne biomase”.**


Podgorica, 18. 05 . 2023.

**Komisija:**

**Prof. dr Ivana Bošković, MTF, Podgorica, predsjednik**

**Prof. dr Veselinka Grudić, MTF, Podgorica, mentor**

**Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, MTF, Podgorica, član**



Univerzitet Crne Gore  
Centralna univerzitetska biblioteka  
adresa / address: Cetinjska br. 2  
81000 Podgorica, Crna Gora  
telefon / phone: 00382 20 414 245  
fax: 00382 20 414 259  
mail: cub@ac.me  
web: www.ucg.ac.me  
Central University Library  
University of Montenegro

Broj / Ref: 016-16-24603  
Datum / Date: 17.05.2023.

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  
Broj: 1004 23  
Podgorica, 17.05.20 god.

**UNIVERZITET CRNE GORE**  
**METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**  
**Sekretar**  
**Gospođa Seka Šekularac-Petrović**

*Predmet: Vraćanje master rada kandidata Nikole Simovića sa uvida javnosti*


Poštovana gospođo Šekularac,

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam master rad pod nazivom: „**Strukturna i elektrohemija karakterizacija aktivnog ugljenika dobijenog karbonizacijom otpadne biomase**“, kandidata **Nikole Simovića**, koji je u skladu sa članom 27 stav 3 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama dostavljen **Centralnoj univerzitetskoj biblioteci** dana 09. 05. 2023. godine, na uvid i ocjenu javnosti.

Na navedeni rad, u predviđenom roku od 7 dana, Centralnoj univerzitetskoj biblioteci nisu dostavljene primjedbe.

Molimo Vas da nam nakon odbrane, a u skladu sa članom 36 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, dostavite konačnu verziju master rada.

S poštovanjem,



**DIREKTOR**

Mr Bošiljka Ćimil

Pripremila:

Milica Barac   
Administrativna asistentkinja  
Tel: 020 414 245  
e-mail: [cub@ucg.ac.me](mailto:cub@ucg.ac.me)

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  
Br. 902  
Podgorica, 28.04.2023.  
god.

Broj: 01/3-246011

Podgorica, 28.04.2023 godine

**METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**

**KOMISIJI ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE**


**PREDSJEDNIKU KOMISIJE**

Poštovani članovi Komisije za postdiplomske studije,

U skladu sa Odlukom o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata na Univerzitetu Crne Gore, Odbor za monitoring master studija je, na sjednici od 25-27.4.2023. godine, razmatrao izvještaj softvera sa rezultatima provjere master rada kandidata **Nikole Simovića** pod nazivom „**Strukturalna i elektrohemijska karakterizacija aktivnog ugljenika dobijenog karbonizacijom otpadne biomase**“ i utvrđeno je da u radu nema elemenata koji ukazuju na plagijat.

Predlaže se sprovođenje dalje procedure, u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

**ZA ODBOR ZA MONITORING MASTER STUDIJA**



Prof. dr Svetlana Perović

*S. Perović*